

t53_clvect_2 (TMRpUPpnaHizVuC- tkY4nCzoC1K5obRyATzC)

October 27, 2020

Let $v2_struct_0 : \iota \Rightarrow o$ be given. Let $v13_algstr_0 : \iota \Rightarrow o$ be given. Let $v2_rlvect_1 : \iota \Rightarrow o$ be given. Let $v3_rlvect_1 : \iota \Rightarrow o$ be given. Let $v4_rlvect_1 : \iota \Rightarrow o$ be given. Let $v2_clvect_1 : \iota \Rightarrow o$ be given. Let $v3_clvect_1 : \iota \Rightarrow o$ be given. Let $v4_clvect_1 : \iota \Rightarrow o$ be given. Let $v5_clvect_1 : \iota \Rightarrow o$ be given. Let $v2_csspace : \iota \Rightarrow o$ be given. Let $l1_csspace : \iota \Rightarrow o$ be given. Let $m1_subset_1 : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow o$ be given. Let $u1_struct_0 : \iota \Rightarrow \iota$ be given. Let $k1_numbers : \iota$ be given. Let $k6_clvect_2 : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota$ be given. Let $k5_clvect_2 : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota$ be given. Let $k15_csspace : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota$ be given. Let $k4_clvect_2 : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota$ be given. Let $r1_xreal_0 : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow o$ be given. Assume the following.

$$\begin{aligned}
 & \forall X0. ((\neg v2_struct_0 X0) \wedge ((v13_algstr_0 X0) \wedge ((v2_rlvect_1 \\
 & X0) \wedge ((v3_rlvect_1 X0) \wedge ((v4_rlvect_1 X0) \wedge ((v2_clvect_1 X0) \wedge \\
 & ((v3_clvect_1 X0) \wedge ((v4_clvect_1 X0) \wedge ((v5_clvect_1 X0) \wedge ((v2_csspace \\
 & X0) \wedge (l1_csspace X0)))))))))) \Rightarrow (\forall X1. (m1_subset_1 X1 (\\
 & u1_struct_0 X0)) \Rightarrow (\forall X2. (m1_subset_1 X2 (u1_struct_0 X0)) \Rightarrow \\
 & (\forall X3. (m1_subset_1 X3 k1_numbers) \Rightarrow ((X1 \in k6_clvect_2 X0 \\
 & X2 X3) \Leftrightarrow (k15_csspace X0 X2 X1 = X3))))))
 \end{aligned} \tag{1}$$

Assume the following.

$$\begin{aligned}
 & \forall X0. ((\neg v2_struct_0 X0) \wedge ((v13_algstr_0 X0) \wedge ((v2_rlvect_1 \\
 & X0) \wedge ((v3_rlvect_1 X0) \wedge ((v4_rlvect_1 X0) \wedge ((v2_clvect_1 X0) \wedge \\
 & ((v3_clvect_1 X0) \wedge ((v4_clvect_1 X0) \wedge ((v5_clvect_1 X0) \wedge ((v2_csspace \\
 & X0) \wedge (l1_csspace X0)))))))))) \Rightarrow (\forall X1. (m1_subset_1 X1 (\\
 & u1_struct_0 X0)) \Rightarrow (\forall X2. (m1_subset_1 X2 (u1_struct_0 X0)) \Rightarrow \\
 & (\forall X3. (m1_subset_1 X3 k1_numbers) \Rightarrow ((X1 \in k4_clvect_2 X0 \\
 & X2 X3) \Rightarrow (X1 \in k5_clvect_2 X0 X2 X3))))))
 \end{aligned} \tag{2}$$

Assume the following.

$$\begin{aligned}
& \forall X0.((\neg v2_struct_0 X0) \wedge ((v13_algstr_0 X0) \wedge ((v2_rlvect_1 \\
& X0) \wedge ((v3_rlvect_1 X0) \wedge ((v4_rlvect_1 X0) \wedge ((v2_clvect_1 X0) \wedge \\
& ((v3_clvect_1 X0) \wedge ((v4_clvect_1 X0) \wedge ((v5_clvect_1 X0) \wedge ((v2_csspace \\
& X0) \wedge (l1_csspace X0)))))))))) \Rightarrow (\forall X1.(m1_subset_1 X1 (\\
& u1_struct_0 X0)) \Rightarrow (\forall X2.(m1_subset_1 X2 (u1_struct_0 X0)) \Rightarrow \\
& (\forall X3.(m1_subset_1 X3 k1_numbers) \Rightarrow ((X1 \in k5_clvect_2 X0 \\
& X2 X3) \Leftrightarrow (r1_xxreal_0 (k15_csspace X0 X2 X1) X3))))))
\end{aligned} \tag{3}$$

Assume the following.

$$\begin{aligned}
& \forall X0.((\neg v2_struct_0 X0) \wedge ((v13_algstr_0 X0) \wedge ((v2_rlvect_1 \\
& X0) \wedge ((v3_rlvect_1 X0) \wedge ((v4_rlvect_1 X0) \wedge ((v2_clvect_1 X0) \wedge \\
& ((v3_clvect_1 X0) \wedge ((v4_clvect_1 X0) \wedge ((v5_clvect_1 X0) \wedge ((v2_csspace \\
& X0) \wedge (l1_csspace X0)))))))))) \Rightarrow (\forall X1.(m1_subset_1 X1 (\\
& u1_struct_0 X0)) \Rightarrow (\forall X2.(m1_subset_1 X2 (u1_struct_0 X0)) \Rightarrow \\
& (\forall X3.(m1_subset_1 X3 k1_numbers) \Rightarrow ((X1 \in k4_clvect_2 X0 \\
& X2 X3) \Leftrightarrow (\neg r1_xxreal_0 X3 (k15_csspace X0 X2 X1))))))
\end{aligned} \tag{4}$$

Theorem 1

$$\begin{aligned}
& \forall X0.((\neg v2_struct_0 X0) \wedge ((v13_algstr_0 X0) \wedge ((v2_rlvect_1 \\
& X0) \wedge ((v3_rlvect_1 X0) \wedge ((v4_rlvect_1 X0) \wedge ((v2_clvect_1 X0) \wedge \\
& ((v3_clvect_1 X0) \wedge ((v4_clvect_1 X0) \wedge ((v5_clvect_1 X0) \wedge ((v2_csspace \\
& X0) \wedge (l1_csspace X0)))))))))) \Rightarrow (\forall X1.(m1_subset_1 X1 (\\
& u1_struct_0 X0)) \Rightarrow (\forall X2.(m1_subset_1 X2 (u1_struct_0 X0)) \Rightarrow \\
& (\forall X3.(m1_subset_1 X3 k1_numbers) \Rightarrow ((X1 \in k6_clvect_2 X0 \\
& X2 X3) \Rightarrow (X1 \in k5_clvect_2 X0 X2 X3))))))
\end{aligned}$$